



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Centar Sarajevo



Podnosilac zahtjeva

Obrazac: **BIZ-05.3**

**Služba za boračko-invalidsku
i socijalnu zaštitu**

Prezime i ime

**Odsjek za
boračko-invalidsku zaštitu**

Adresa stanovanja

Prijemni pečat

Kontakt telefon

e-mail

PREDMET:

MJESEČNA NOVČANA PRIMANJA (KANTONALNI ZAKON)

POTREBNA DOKUMENTACIJA

	Dokumenti	Mjesto izdavanja	Forma	Komentar
1.	Dokaz o priznavanju statusa nosioca najvišeg priznanja	Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida	Original ili ovjerena kopija	-
2.	Rješenje PIO Sarajevo - za nosioce "Partizanske spomenice 1941"	Federalni zavod za PIO	Original ili ovjerena kopija	-
3.	Ovjerena izjava da je podnosilac zahtjeva bio na području Kantona Sarajevo u periodu od 1992.-1995. godine, i najmanje 10 godina neprekidno do dana podnošenja zahtjeva	Matični ured	Original ili ovjerena kopija	-
4.	Potvrda o dodjeli najvišeg ratnog priznanja	Federalno ministarstvo za pitanja boraca / FMUP	Original ili ovjerena kopija	-
5.	Vjenčani list	Služba za opću upravu	Original ili ovjerena kopija	Ukoliko je vjenčanje upisano van teritorije FBiH
6.	Prijava prebivališta-boravišta	MUP KS	Original ili ovjerena kopija	Prikuplja se po službenoj dužnosti ukoliko je podnosilac prihvatio korištenje broja LK
7.	Potvrda o otvorenom tekućem računu	Banka	Original ili ovjerena kopija	-

TAKSE I NAKNADE

Naziv takse / naknade	Iznos	Broj računa	Poziv na broj / Komentar
-	-	-	-

DOKUMENTACIJA KOJU ĆE ORGAN PRIBAVLJATI SLUŽBENIM PUTEM:

Rješenje o priznavanju prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, rješenje za porodičnu invalidninu, uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva. Izvod iz matične knjige umrlih i vjenčanih ukoliko je prijava bila na teritoriji FBiH.

Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom): 30 dana

Stranka potvrđuje da će se komunikacija sa Općinom Centar Sarajevo odvijati putem elektronske pošte te da je upoznata s tim da će dostavljena email adresa ubuduće biti korištena za slanje detaljnijih informacija od strane Općine.

Također, stranka potvrđuje i daje saglasnost za korištenje broja lične karte u svrhu prikupljanja relevantnih činjenica po službenoj dužnosti, radi postupanja po podnesenom zahtjevu..

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BROJ LK

Saglasan: ☐ DA - ☐ NE

Datum: _____._____.20_____.

Obrazac čitko popuniti !

.....
(Potpis podnosioca zahtjeva)



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Centar Sarajevo



74750